



KOTARA YA 1 (matsatsi a 45)	Beke ya 1 27-29 Pherekgong (matsatsi a 3)	Beke ya 2 1-5 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 3 8-12 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 4 15-19 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 5 22-26 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 6 1-5 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 7 8-12 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 8 15-19 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 9 23-26 Tlhakubele (matsatsi a 4)	Beke ya 10 29-31 Tlhakubele (matsatsi a 3)
Tekanyetso e sa Hlophiswang:	Mosebetsi ya Pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokahano.		Mosebetsi ya Pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa Mosebetsi ya nnete ya ho mamela j.k phatlalatsa tsa radiyo		Mosebetsi ya Pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Pampiri ya 1: Dipotso tsa Ditema tse Bohuwang, Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano.		Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Pampiri ya 1: Ho ngola kgutsufatso/Dipotso tsa Ditema tse Bohuwang Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano.		Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola Meqoqo Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano. Tsepamisa maikutlo ho dibopeho tsa polelo le melao ya tshedediso ya puo.	
SBA Tekanyetso e Hlophisitswen g			Mosebetsi 1: Tsa molomo (matshwao 15) Ho mamela bakeng sa kutlwisiso		Mosebetsi 2: Ho ngola (Matshwao a 25) Ditema tsa kgokahano		Mosebetsi 3: Tsa molomo (Matshwao a 15) Puo e sa hlophiswang.		Mosebetsi 4: Test 1: (Matshwao a 35) Puo jwalo ka ha e sebediswa Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa polelo le melao ya tshedediso ya puo.	

## 2021 Moralo wa ho Ruta wa Selemo – Kotara ya 2: Sesotho Puo ya Lapeng: Kereiti ya 10

Kotara ya 2 Matsatsi a 51	Beke ya 1: 13-16 Mmesa (matsatsi a 4)	Beke ya 2: 19-23 Mmesa (matsatsi a 5)	Beke ya 3: 28-30 Mmesa (matsatsi a 3)	Beke ya 4: 3 -7 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 10-14 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 6 17-21 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 7 24-28 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 8 31 Motsh - 4 Phupjane (Matsatsi a 5)	Beke ya 9 7-11 Phupjane (matsatsi a 5)	Beke ya 10 14-18 Phupjane (matsatsi a 4)	Beke ya 11 21-25 Phupjane (Matsatsi a 5)
<b>SKLT</b>											
<b>Bokgoni:</b> Ho Mamela le ho Bua  Ho Bala le ho Boha  Ho Ngola le ho Nehelana  <b>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</b> (Di kenelletse ho bokgoni kaofela)	<p>• Makgetha le melao molomo (Mawa a ho tshellehela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso)</p> <p>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwettisa le ho nehelana. Nako: hora e le 1</p> <p>Teko e sa hlophiswang ya motheo ya mosebetsi wa Kotara ya 1 Tekolo ya motheo ya baithutimoho. Ho buisana ka teko ya motheo.</p> <p><b>Tekolobotjha ya Kotara 1 ya dikahare/ bokgoni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Novele/Tsa bohoholo (Dipuo tsa Afrika)</li> <li>• Terama/tshwantshiso</li> <li>• Dithohokiso</li> </ul> <p>Nako: hora e le 1 le metsotso e 30</p> <p>Ho sekaseka makgetha a ditema tsa kgokahano e entsweng kotareng e fetileng Ho sekaseka makgetha a mofuta ya meqoqo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wa phetelo</li> <li>• O hlalasang</li> <li>• Wa ngangisano</li> </ul> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 3</p>	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/Puo e hlophisitsweng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwettisa le ho nehelana. Nako: hora e le 1</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho ngola kgutsufatso</li> <li>• Ho ithuta dingolwa</li> </ul> <p>Nako: Dihora tse 3</p> <p><b>Moqoqo:</b> 1 x wa kgang /O tebisang maikutlo/ o sa tshehetseng lehlakore</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 3</p>	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/Puo e hlophisitsweng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwettisa le ho nehelana. Nako: hora e le 1</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang mohl. dipapatso, dikhathunu, ditshwantsho</li> <li>• Ho ithuta dingolwa</li> </ul> <p>Thothokiso eo ba sa ithutang yona Nako: Dihora tse 4</p> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/ inthaviu/emeili.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p>Dipuisano tse sa hlophiswang/ ditherisano /dipuisano/inthaviu/puo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho sebedisa melao</li> </ul> <p>Nako: hora e le 1</p> <p><b>Ho balla kutlwisiso:</b> Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang mohl. dipapatso, dikhathunu, ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho ithuta dingolwa</li> </ul> <p>Moqoqo wa thothokiso (Eo ba e rutilweng) Nako: Dihora tse 4</p> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/ inthaviu/emeili.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p>Dipuisano tse sa hlophiswang/ ditherisano /dipuisano/inthaviu/puo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho sebedisa melao</li> </ul> <p>Nako: hora e le 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho balla kutlwisiso:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgodiso ya tlotlontswa le tshbediso ya puo.</li> <li>• Dibopeho tsa dipolelo</li> </ul> </li> <li>• Ho ithuta dingolwa</li> </ul> <p>Moqoqo wa thothokiso (Eo ba e rutilweng) Nako: Dihora tse 4</p> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/ inthaviu/emeili.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p>Ho kena dipakeng</p> <p><b>Puo e hlophisitsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwettisa le ho nehelana. Nako: hora e 1</li> </ul> <p><b>Tekolobotjha/ ho kena dipakeng Teko ya 2: Dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho ithuta dingolwa</li> </ul> <p><b>Tekolobotjha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Novele/Tsa bohoholo (Dipuo tsa Afrika)</li> <li>• Terama/tshwantshiso</li> <li>• Dithohokiso</li> </ul> <p>Mosebetsi o entsweng kotareng ya 2 Nako: Dihora tse 3</p> <p><b>Mofuta wa Moqoqo</b> <b>Ditema tsa kgokahano tseo ba ithutioeng tsona</b></p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 3</p>					
<b>Tsebo ya mantlha e hlokwang</b>	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, Sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano,	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Ho ngola kgutsufatso Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo, sebopeliso le makgetha a mofuta ya meqoqo, ho ngola seratswana	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola , Sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola , Sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola , Sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho, sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano.	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a mofuta ya Meqoqo le ditema tsa kgokahano Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le matshwao a ho ngola ditema tsa kgokahano.				

2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 10 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

Kotara ya 2 Matsatsi a 51	Beke ya 1: 13-16 Mmesa (matsatsi a 4)	Beke ya 2: 19-23 Mmesa (matsatsi a 5)	Beke ya 3: 28-30 Mmesa (matsatsi a 3)	Beke ya 4: 3 -7 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 10-14 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 6 17-21 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 7 24-28 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 8 31 Motsh - 4 Phupjane (Matsatsi a 5)	Beke ya 9 7-11 Phupjane (matsatsi a 5)	Beke ya 10 14-18 Phupjane (matsatsi a 4)	Beke ya 11 21-25 Phupjane (Matsatsi a 5)
<b>Mehlodi (ntle le bukakgakollo) ho ntlafatsa ho ithuta</b>	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 1: mosebetsi wa kgutsufatso	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Pampiri ya 1: Mosebetsi wa kgutsufatso/dibopeho tsa puo le melao	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Pampiri ya 1: Mosebetsi wa kgutsufatso/dibopeho tsa puo le melao	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Test ya 2: Dingolwa	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Test ya 2: Dingolwa	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Test ya 2: Dingolwa
<b>Tekanyetso e sa Hlophiswang:</b>	Mosebetsi wa dingolwa Mosebetsi ya pele ho ho bala o entsweng Kotareng ya 1. Tsepamisa maikutlo ho Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.meqoqo	Mosebetsi wa dingolwa Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ho ngola moqoqo. Mesebeti ya ho ngola kgutsufatso	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa kgokahano. Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohuhang/thothokiso eo ba sa ithutang yona.	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa kgokahano. Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohuhang/thothokiso eo ba sa ithutang yona.	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa kgokahano. Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohuhang/thothokiso eo ba sa ithutang yona.	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa kgokahano. Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohuhang/thothokiso eo ba sa ithutang yona.	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa kgokahano. Mosebetsi ya dibopeho tsa puo le melao/moqoqo wa thothokiso.	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa kgokahano. Mosebetsi ya dibopeho tsa puo le melao/moqoqo wa thothokiso.	Ditokiso tsa Teko ya 2: Dingolwa	Ditokiso tsa Teko ya 2: Dingolwa	Ditokiso tsa Teko ya 2: Dingolwa
<b>SBA Tekanyetso e Hlophisitsweng</b>		Mosebetsi wa 5 Ho ngola: (matshwao a 50) Moqoqo Wa kang/ O tebisang maikutlo/o sa tshhehetseng lehlakore/	Mosebetsi wa 6 Tsa molomo: (Matshwao a 10) Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/Puo e hlophisitsweng							Mosebetsi wa 7 Teko ya 2: (matshwao a 35) Dingolwa: Dithothokiso: Thothokiso e 1 eo ba ithutileng – moqoqo wa sengolwa (10) Thothokiso e le nngwe eo ba sa i8t5hutang yona – Dipotso tse kgutshwanyane (10) Novele/sa bohoholo /terama - Dipotso tse kgutshwanyane. (15)	Mosebetsi wa 7 Teko ya 2: (matshwao a 35) Dingolwa: Dithothokiso: Thothokiso e 1 eo ba ithutileng – moqoqo wa sengolwa (10) Thothokiso e le nngwe eo ba sa i8t5hutang yona – Dipotso tse kgutshwanyane (10) Novele/sa bohoholo /terama - Dipotso tse kgutshwanyane. (15)



2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 10 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

Kotara ya 3 Matsatsi a 52	Beke ya 1: 13-16 Phupu (matsatsi a 4)	Beke ya 2: 19-23 Phupu (matsatsi a 5)	Beke ya 3: 26-30 Phupu (matsatsi a 5)	Beke ya 4: 02-06 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 10-13 Phato (matsatsi a 4)	Beke ya 6: 16-20 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 7: 23-27 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 8: 30 Phato-03 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 9 6-10 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 10 13-17 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 11 20-23 Loetse (matsatsi a 4)
Mehloti (ntle le bukakgakollo) ho ntlafatsa ho ithuta	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 1 bakeng sa mosebetsi wa kgutsufatso Pampiri ya 1 bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa bohuwang/mosebetsi ya kgutsufatso	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 1 bakeng sa mosebetsi ya dibopeho tsa puo le melao ya puo	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 1 bakeng sa mosebetsi ya dibopeho tsa puo le melao ya puo	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi
Tekanyetso e sa Hlophiswang:	Mosebetsi wa dingolwa. Mosebetsi ya pele ho ho bala dingolwa o entsweng Kotareng ya 3 Tsepamisa ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ditema tsa kgokahano/ meqoqo.	Mosebetsi wa dingolwa. Tshebetso wa ho ngola <b>mosebetsi ya meqoqo</b> <b>Mosebetsi wa ditema tse bohuwang/moqoqo wa dingolwa</b>	Tshebetso ya ho ngola <b>mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho ngola kgutsufatso/Thothokiso eo ba sa ithutang yona	Tshebetso ya ho ngola <b>mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho ngola <b>Mosebetsi wa ditema tse bohuwang /Thothokiso eo ba ithutileng yona</b>	Tshebetso ya ho ngola <b>mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho ngola <b>Mosebetsi wa ditema tse bohuwang /Thothokiso eo ba ithutileng yona</b>	Tshebetso ya ho ngola <b>mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho ngola <b>Mosebetsi wa ditema tse bohuwang /Thothokiso eo ba ithutileng yona</b>	Tshebetso ya ho ngola <b>mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho ngola <b>Mosebetsi wa ditema tse bohuwang /Thothokiso eo ba ithutileng yona</b>	Tshebetso ya ho ngola <b>mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho ngola <b>Mosebetsi wa ditema tse bohuwang /Thothokiso eo ba ithutileng yona</b>	Tshebetso ya ho ngola <b>mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa dibopeho tsa puo le melao ya puo/ <b>Moqoqo wa thothokiso</b>	Tshebetso ya ho ngola <b>mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa dibopeho tsa puo le melao ya puo/ <b>Moqoqo wa thothokiso</b>	Tshebetso ya ho ngola <b>mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa dibopeho tsa puo le melao ya puo/ <b>Moqoqo wa thothokiso</b>
SBA Tekanyetso e Hlophisitsweng			Mosebetsi wa 8 Dingolwa: (matshwao a 35) Asaenemente/projeke					Mosebetsi wa 9 Tsa molomo: (Matshwao 10) Puo e hlophisitsweng			

# 2021 Moralo wa ho Ruta wa Selemo – Kotara ya 4: Sesotho Puo ya Lapeng: Kereiti ya 10

Kotara ya 4 Matsatsi a 47	Beke ya 1: 05-08 Mphalane (matsatsi a 4)	Beke ya 2: 11-15 Mphalane (matsatsi a 5)	Beke ya 3: 18-22 Mphalane (matsatsi a 5)	Beke ya 4: 25-29 Mphalane (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 1-5 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 6: 8-12 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 7 15-19 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 8 22-26 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 9 29 Pudungwana – 3 Tshitwe (matsatsi a 5)	Beke ya 10 6- 8 Tshitwe (matsatsi a 3)
<b>SLKT</b>										
<b>Bokgoni:</b>  Ho Mamela le ho Bua  Ho Bala le ho Boha  Ho Ngola le ho Nehelana  Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Di kenelletse ho bokgoni kaofela)	<p>Ho hlalaha sebui/ho etsa puo ya teboho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho sebedisa melao</li> </ul> <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho balla kutlwisiso:</b> Mawa a ho sebedisa ditema tse ngolwang. Sheba 3.2</li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b> Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Moqoqo:</b> 1 x wa kangang/O tebisang maikutlo/o sa tshehetseng lehlakore</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p><b>Ngangisano/Dipuisano tsa phanele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho balla kutlwisiso:</b> Ho fumana moelelo wa ditema tse bohulang.</li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b> Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tlletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/ Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/ inthaviu/emeili.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <b>Tshebetso ya ho ngola</b> Ho etsa moralo/ ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p><b>Boitokisetso ba hlahlobo</b> <b>Ho boeletsa</b> Dipuisano tse sa hlophiswang/ditherisano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> </ul> <p>Nako: Hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho balla kutlwisiso:</b> Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa puo le tshebediso</li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b> Padi/ Sengolwa sa bohoholo/ Tshwantshiso &amp; Thothokiso Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Ditema tsa kgokahano</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p><b>Boitokisetso ba hlahlobo</b> <b>Ho boeletsa</b> Dipuisano tse sa hlophiswang/ditherisano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> </ul> <p>Nako: Hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho balla kutlwisiso:</b> Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa puo le tshebediso</li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b> Padi/ Sengolwa sa bohoholo/ Tshwantshiso &amp; Thothokiso Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Ditema tsa kgokahano</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p>Dinoutsu kapa tataiso ya Tlhahlobo ya mafelo a selemo <b>Mosebetsi wa 10:</b></p> <p><b>Tlhahlobo ya mafelo a selemo: (matshwao a 300 )</b> <b>Pampiri ya 1 – Tshebediso ya puo (matshwao a 70) – dihora tse 2</b> <b>Pampiri ya 2 – Dingolwa (matshwao a 80) – dihora tse 2,5</b> <b>Pampiri ya 3 – Ho ngola (matshwao a 100) – dihora tse 3.</b> <b>Pampiri ya 4 – *Tsa molomo (matshwao a 50)</b></p> <p><b>*Tsa molomo: Bakeng sa mosebetsi wa tekanyetso wa semmuso: Baithuti ba lokela ho etsa mosebetsi o le mong wa ho mamela. (Mosebetsi wa 1), puo e le nngwe e sa hlophiswang (Mosebetsi wa 3), le Dipuo tse hlophisitsweng tse 2 KAPA Puo e hlophisitsweng e le nngwe le ho balla hodimo ho sa hlophiswang. (Mosebetsi wa 6 le Mosebetsi wa 9).</b></p>					
<b>Tsebo ya mantlha e hlokwang</b>	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo, sebopeho le makgetha a mofuta ya Meqoqo, ho ngola seratswana.	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Ho fumana moelelo wa ditema tse bohulang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola- ho ngola kgutsufatso Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano						
<b>Mehloti (ntle le bukakgakollo) ho ntlafatsa ho ithuta</b>	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Tlhahlobo	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Tlhahlobo	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Tlhahlobo	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Tlhahlobo						
<b>Tekanyetso e sa Hlophiswang:</b>	<b>Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1:</b> Araba dipotso tsa Tekokutlwisiso, ho ngola kgutsufatso. Ditema tse bohulang.	<b>Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1:</b> Araba dipotso tsa Papatso le khathunu	<b>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho boeletsa dingolwa	<b>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho boeletsa dingolwa						
<b>SBA</b> Tekanyetso e Hlophisitsweng										